



E fitlhile Keresemose

Pitsi Ragoasha

Setswana



E fitlhile Keresemose

Mokwadi Pitsi Ragoasha
Motaki Siyasanga Madyibi



Thanolo ka Motlhabane Modise

Boemela Tekising ba Koloti



Go tletse mowa wa boitumelo gotlhe, wa
botsalo jwa Morena, jaaka gale ka nako e.

Mmakwena le bana ba gagwe ba eme mola
kwa renkeng ya ditekisi, le batho ba bangwe ba
emetse tekisi go ya teropong.

Mmakwena le bana ba gagwe ba ya go reka
diaparo le dijo tsa kerese-mose.

Ba ne ba sa solofela batho ba le bantsi jaana
kwa boemela tekising.

Ba tlile go pitlaganngwa ka mo tekising, gonne
ba batla go goroga go sa le gale kwa teropong.

Borra ditekisi ga ba kgathale fa bapagami ba
pitlagane, sa bona ke go iponela madi fela.



Go batho ba le bantsi, bareki ba keresemose
bao ba tlhanaselang mo teropong gompieno.

Ka fa mabenkeleng go kgabisitswe ka
mekgabiso ya mebalabala, e kgwageditswe
mo ditlhareng tsa keresemose.

Barekisi ba bangwe ba eme fa mojako, ka
disutu/diovarolo le dihutshe tse khibidu, le
ditedu tse telele tsa mmala o mosweu Bana
ba Mmakwena ba itumeletse go bona "Rre wa
keresemose" fela ba bangwe ba a motshaba.

Mmakwena ena o itumeletse go bona bana ba
gagwe, ba tshameka le "Rre wa keresemose"
mme fela nako e khutswane.

Go dilo di le dintsi tseo ba tshwanetseng go di
dira pele letsatsi le wela.



Barekisi bona ba letsa diletswa tsa mefutafuta, ebile ba dira mathaithai a go ngokela bareki mo go bona.

Ba a gweeletsa ba re, "Tsena ka fa gare, ditheko di fokoditswe, o reka tse pedi o newa e le nngwe mahala!"

Rre wa keresemose ena o atlarela bana, a tsena le bona ka mo lebenkeleng go ba neela dimpho le dimonamone.

Mmakwena o leka, go fokotsa nako ya bana le Rre wa Keresemose, fela ba ganelela mo go ena.

Bona ba itumeletse go tshameka mme ba lebetse gotlhelele gore ba tletse eng mo teropong.

Mmakwena a feleletsa a kopile motsamaisi wa lebenkele, go fitlha Rre wa Keresemose, gore bana ba kgone go tsamaya.

Se a tlhatswa



Tlhapi



Mmakwena ke gona a lemogang, lebaka leo le gapeleditseng bana go tla le ena teropong.

Kantlha ya gore ba aga ba utlwa bana ba bangwe, ba ba tlofela go le gontsi ka ga Rre wa Keresemose.

Mmakwena jaanong o ka fa tlase ga kgatelelo, gonne a na le dilwana di le dintsi tseo a tshwanetseng go di dira.

Segolo thata ka gore a palelwa ke go tsamaela ka bonako kantlha ya boididi jwa batho mo mebileng.

Bana ba ne ba thulana le batho kgafetsakgafetsa Gongwe basalela kwa morago fa megopolo ya bona e gogelwa ke sengwe.



Erile ba tswa mo lebenkeleng la ntlha,
Mmakwena le bana ba ya kwa lebenkeleng
la ditlhako.

Ka go itlhaganela o batlile go latlhegelwa ke
ngwana, pele ba goroga kwa lebenkeleng leo.

Erile ba kgabaganya mo robotong, Ngwana
yo mongwe a bona roboto e tshuba mmala o
mohibidu, a boela kwa morago.

Mmakwena o lemogile fa ba fitlha mo robotong
ya bobedi, gore Matome ga a yo.

Borra pharakano ba mofitlhetse a timetse, a
etsaetsega, mme ba mo isa kwa tenteng
ya bone.

Ka lesego ba fitlhetse dinomoro tsa founu
ya Mmakwena mo kgetsaneng mme ba
mo founela.



Dilo tse dintsi tseo di makatsang e bile di sa dumelwe di diragala mo teropong ka nako e ya boitumelo.

Mmatlou le monna wa gagwe, le bana ba bona ba tlile mo teropong go reka dilwana tsa kerese-mose.

Fa ba lapisiwa ke go tsamaya le bana, ba sweetsa go ba lotlella mo sejanageng mme ba ba flogela.

Letsatsi le ne le fisa thata mme se sa baya botshelo jwa bana mo kotsing.

Ba ne ba fufulelwa ba eletsa go hema, ba sa itse gore batla tswa kae.

Mmakwena a bona batho ba dikaganyeditse sejanaga, a okomela mme ga aka a dumele seo a se bonang.



Mmakwena ga a senya nako, mme a leletsa maphodisa.

Maphodisa a tlile ka bonako, mme ba thuba letlhabaphefo la sejanaga ba ntsha bana.

Mmakwena o ne a tenegile thata o kare ke bana ba gagwe.

O ne a kopa maphodisa go bula kgetse ya tshotlhakako ya bana mme ba dumelana gore e tla nna paki kgolo.

Fa Mmatlou le monna wa gagwe ba boela kwa koloing, ba tlhaselwa ke setlhopa sa batho bao ba neng ba dikologile sejanaga.

Ka lesego maphodis a ne a santse a le teng foo, mme ba kgona go ba sireletsa, fela ba ne tshwarwa.



Kwa lebenkeleng la ditlhako leo le bidiwang
Latlhakesele go ne go le batho ba bantsi.

Mmakwena le bana ba ipitlaganya, ba tsena ka
mo lebenkeleng.

Popoti le Kokoti ba itumetse gone ditlhako
tseo ba neng ba di batla ba di bone.

Pontsho le Matome ga baa utlwa botlhoko
gone ditlhako tseo ba neng ba di batla di
rekilwe tsotlhe.

Mmakwena a nna ka fa tlase ga kgatelelo,
gone a ne a solofetse fa a tla fitlhela ditlhako
tsotlhe mo lebenkeleng le.

Jaanong ga a itse kwa a tla bonang ditlhako
tsa bana gone, gone bangwe ba bana ga ba
a iponna ditlhako mo lebenkeleng le.

Ditlhako tsa gago



Mmakwena o ka fa tlase ga kgatello ya maikutlo. Pontsho ena o a etsaetsega gonne ga a kgone go bona selekanyetso sa ditlhako tse a di ratang.

Ka nako eo mothusa morekisi o gapeletsa Mmakwena gore a tlhope mofuta o mongwe wa ditlhako tsa bana.

Fa ditlhako di le dinnye mo go Phontsho, o mo raya are, di tla mo lekana, fa a sena go di apara makgetlhonyana.

Fa selekanyetso se le se segolo a re, Mmakwena a seka a tshwenyega, gonne di siame ka gore bana ba golela ka bonako.

Seo barekisi ba sekgathalelang ke go rekisa, go sa kgathaletsege gore ba batla ditlhako tsa Keresemose kgotsa jang.



Big Book

Ka fa lebenkeleng la ditshamekisiwa la Mphemphe go ne go tletse thata.

Mo dikgorong barekisi ba tshameka mefuta ya diletswa, go gogela bareki ba re, ditlhwatlhwa di fokoditswe.

Ditshamekisiwa di le dintse di bontsha phokotso ya 50%, e kgomareditswe mo go tsone.

Batho ba bangwe ba a dumela gore ditlhwatlhwa di Fokoditswe, fela Mmakwena ga a dumele.

O lemogile gore ditlhwatlhwa tseo ga di farologane le tseo dineng dile mo lebenkeleng fa ngwaga o simolola fa a ne a etetse lebenkele le.

Bana ga ba tshwenyegale ditlhwatlhwa, ba itlhopela ditshamikisiwa tseo ba dibatlang mme ba di tsenya mo teroling le fa ba ganediwa.

Letsatsi

AMOGETSWE

Phokotso
Sompiso

LEBENKELE
O AMOGETSWE

Ka fa lebenkeleng la Modulathoko go ne go dubegile.

Bathusa barekisi ba ne ba laetswe gore, ba seka ba dumelela bana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome go tsena mo lebenkeleng.

Mmakwena o ne a maketse mme a kgopisiwa ke selo se.

Bathusa barekisi ba leka go mo neela mabaka gore ke goreng ba fitlheletse tshweetso eno.

Fela a ikopantsha le mong wa lebenkele mme a mmotsisa gore o tsere kae molao oo.

Kwa bofelong Rre wa lebenkele a letlelela Mmakwena le bana go tsena mo lebenkeleng.

Batho ba bangwe le bona ba ne ba dirisa tšhono eo, mme ba tsena le bana ba bona.



Lefelo le le tumileng thata mo nakong ya khunologo, ke kwa diphakeng tsa kwa teropong.

Bontsi jwa ba ikela kwa teng go itapolosa fa ba lapisitswe ke go tsamaya mo teropong.

Ka setlha sa khunologo ke nako eo diphaka di tlang batho, bao ba tlileng go iketla le go ijesa monate.

Ba iketla mo bojangnyeng bo botalana, ka fa tlase ga meriti ya ditlhare, tseo di kgabisitswe ka mebalabala ya keresemose.

Ka fa letlhakoreng le lengwe la phaka go ditlhare tse ditelele tseo dilepeletseng mo diphulung.

Mmakwena le bana ba gagwe ba ya go iketla le go ijesa monate, kwa phakeng ya ko teropong.



Batho ba iketlile mme ba itumelela peso nama, ba a ja, ba a nwa gape ba iketlile go monate.

Bana ba taboga mo phakeng, ba namela mo sedikologing fa bangwe ba tlola mogodimo ga setlodi.

Bana ba Mmakwena le bona ba ya go tshameka le bana bangwe, ba tlola go tswa mo setshamekiswa se sengwe go ya go se sengwe.

Ba ntse ba ikhutsa motshameko gangwe le gape, mme morago ba binela mmino wa seletswa seo se neng se lelela kwa godimo mo phakeng.

Bana bangwe ba bontsha bokgoni ba gobina, fa bangwe ba ntse ba tlola-tlola le pina.

Yeeeh! Ke nako ya khunologo le dipina tse di itsegeng go tshwana le "Haka-materokisi-Haka!" di boelediwa kgafetsakgafetsa.



Borre ba tshireletso ba eme malalaalaotswe go bona Fa batho ba bolokesegile.

Ba tlhokometse bana thata, le magodu le bao ba nwang nnotagi bosutlha.

Mmakwena a lemoga ka bonako gore kotsi e kgolo mo baneng ke fa ba tshamekela gaufi le bodiba ba go thuma.

Fa a bona bana ba bantsi ba tshamekela gaufi le bodiba, ga aka a tlhola a itumelela sepe.

Kwa bofelong o ne a tshwara kopano le batsadi ba bana, mme a ba lemosa kotsi ya metsi

A ba bolelela fa bana ba bantsi ba tlhokafetse ka nako ya khunologo, ka ntlha ya go itumela thata.

TSAMAYA
SOEMELA TEKISI

O NNE LE
LOETO LO LO
ITUMEDISANG



Jaanong letsatsi le a wela, mme dipalangwa tsa go boela gae di simolotse go rwala batho.

Mmakwena le bana, ba rwele merwalo ya bona mme ba ipakanyetsa go ya go pagama tekisi.

Bana ba itumeletse letsatsi la bone kwa teropong, moo ebileng o kare ba ka nnela ruri kwa teng.

Gompieno ga ba kitla ba robala sentle, ka gone ba tlaa bo ba fela pelo gore keresemose e fitlha neng.

Mmakwena o batla go fitlha ka bonako kwa gae, gore a kgone go phepafatsa le go apaya, gone ba solofetse baeng ka moso.

Segolo thata ka gone, maitsiboa o tshwanetse go ya kerekeng le bana, go keteka botsalo jwa ga Jesu Keresete.

DITEBOGO

Mokwadi

Pitsi Ragoasha

Motaki

Siyasanga Madyibi

Morulaganyi 1

Pandelani Claudine Rambau

Morulaganyi 2

Isabel Seakamela

Morulaganyi 3

Irene Masemola

Motlhami

PixelPing Design

Mofetodi

Motlhabane Modise

Motlhotlhomisi

Glanice Masilo



ISBN 978-0-638-00745-9



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

